

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
Puna i skraćena firma emitenta	Sparkasse Bank dd BiH
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Broj telefona i telefaksa	033/280 300;033 280 231
E-mail adresa	info@sparkasse.ba
Internetska stranica	www.sparkasse.ba
Djelatnost emitenta	bankarska djelatnost
Broj uposlenih u emitentu	502
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	37 poslovnica i 7 podružnica
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Naznaka da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	Ne
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Zlatan Jašarević; Sandra Patrcizek -Mahr; Aida Sivo - Rahimić; Andrea Rainer; Damir Sokolović
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Gerhard Maier, Renate Ferlitz, Christoph Schoefboeck, Walburga Seidl, Peter Konrad, Željko Šain, Fatima Mahmutćehajić Novalija
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Amir Softić; Igor Bilandžija; Amer Hadžikadić, Igor Jokić
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi	
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	1
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	864.733 nominalne vrijednosti 100 KM
Ime i prezime svakog fizičkog lica i firma svakog pravnog lica koje je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda	Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Graz, Austrija
4. PODACI O PRAVNIM LICIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU EMITENTA	
Naziv pravnog lica u kojem emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	Sparkasse Leasing d.o.o. 49%;
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Datum i mjesto održavanja	25.05.2022. godine, 36. Skupština dioničara, u Sarajevu, u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne broj 7, 18.11.2022. godine, 37. Skupština dioničara, u Sarajevu, u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne broj 7

Dnevni red skupštine	36. Skupština dioničara, razmatran je sljedeći dnevni red, te usvojeno sljedeće: 1. Izbor radnih tijela Skupštine: a) Predsjednik Skupštine b) Zapisničar c) Dva ovjerivača Zapisnika 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2021. godinu: a) Godišnji izvještaj o poslovanju uz finansijski izvještaja o poslovanju sa 31.12.2021.godine i Izvještaj Neovisnog revizora b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora, uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju d) Izvještaja Internog revizora 3. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije i Plana poslovanja Sparkasse Bank dd BiH za 2022. godinu 4. Usvajanje Plana kapitala Sparkasse Bank dd BiH 2022-2026 5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2021. godinu 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora 7. Odobrenje Ugovora o obavljanju funkcije člana Nadzornog odbora 8. Donošenje Odluke o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju informacionog Sistema 9. Informacija o licima u posebnom odnosu sa Bankom uz izjave o imovinskom stanju
Značajne odluke donesene na skupštini	1. Odluku o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju sa Izvještajem Neovisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora, Izvještajem o radu Odbora za reviziju i Izvještajem Internog revizora 2. Odluka o godišnjoj procjeni članova Nadzornog odbora Sparkasse Bank dd BiH 3. Odluka o usvajanju Strategije i Plana poslovanja Sparkasse Bank dd BiH za 2022. godinu 4. Odluka o usvajanju Plana kapitala Sparkasse Bank dd BiH 2022-2026 5. Odluka o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2021. godinu 6. Odluka imenovanju člana Nadzornog odbora uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora 7. Odluka o odobrenju Ugovora o obavljanju funkcije članova Nadzornog odbora 8. Odluka o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju informacionog sistema 9. Odluka o primanju na znanje Informacije o licima u posebnom odnosu sa Bankom uz izjave o imovinskom stanju 10. Odluka o primanju na znanje Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave banke i višeg rukovodstva 11. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta. Odluke sa 37. Skupštine dioničara 1. Odluka imenovanju članova Nadzornog odbora uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora 2. Odluke o odobrenju Ugovora o obavljanju funkcije članova Nadzornog odbora.
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu	
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije, navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja, navodeći činjenice koje su na to uticale	

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja, navodeći činjenice koje su na to uticale

U Sarajevu, 04.05.2023. godine

Izvještaj sastavio/la:

Jasenska Pačarić, Vanja Mehmedbašić

Direktor emitenta:



Naziv banke:	SPARKASSE BANK DD BIH
Sjedište:	Zmaja od Bosne 7
Šifra djelatnosti:	64.19
JIB:	4200128200006
Matični broj:	200128200006

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10.	0	0	1	331,572,403	336,089,229
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003 do 005)	11.5.	0	0	2	156,515	127,256
2.1.	Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja		0	0	3	0	0
2.2.	Finansijska imovina za koju je izabrano da se ne mjeri po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	0	4	0	0
2.3.	Finansijska imovina koja se nije kvalifikovala za mjerenje po amortizovanom trošku, niti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	0	5	156,515	127,256
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (007+008)	11.4.	0	0	6	145,311,666	163,705,313
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	7	0	0
3.2.	Dati krediti, vrijednosni papiri i ostali dužnički instrumenti		0	0	8	145,311,666	163,705,313
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (010 do 013)	11.3.	0	0	9	1,591,942,549	1,379,969,121
4.1.	Obavezna rezerva kod Centralne banke		0	1	0	173,085,150	161,696,995
4.2.	Depoziti kod drugih banaka		0	1	1	65,569,837	9,769,371
4.3.	Kredit i potraživanja od klijenata		0	1	2	1,341,618,259	1,202,455,240
4.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	1	3	11,669,303	6,047,515
5.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	1	4	0	0
6.	Derivatni finansijski instrumenti		0	1	5	0	0
7.	Unaprijed plaćeni porez na dobit		0	1	6	0	0
8.	Odgodena porezna imovina		0	1	7	3,603,897	2,221,550
9.	Nekretnine postrojenja i oprema	12.	0	1	8	30,456,130	31,145,992
10.	Imovina s pravom korištenja	12.	0	1	9	3,036,775	3,342,465
11.	Ulaganja u investicijske nekretnine	12.	0	2	0	1,461,083	999,117
12.	Nematerijalna imovina	12.	0	2	1	3,670,323	4,605,957
13.	Goodwill		0	2	2	0	0
14.	Ulaganja u zavisn a društva		0	2	3	0	0
15.	Ulaganja u pridružena društva	3.	0	2	4	607,268	607,268

16.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0	2	5	0	0
17.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	12.2.	0	2	6	60,992	96,344
18.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	7	1,169,136	2,542,067
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+006+009+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027)		0	2	8	2,113,048,737	1,925,451,679
B.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	2	9	465,523,859	424,975,595
C.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (028+029)		0	3	0	2,578,572,596	2,350,427,274

	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
	1	2	3			4	5
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1	0	1	0	0
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (103 do 108)	11.7.	1	0	2	1,830,246,192	1,665,943,234
2.1.	Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija		1	0	3	147,593,907	142,643,929
2.3.	Depoziti od klijenata		1	0	4	1,620,767,827	1,478,904,786
2.4.	Uzeti krediti		1	0	5	51,234,911	27,835,023
2.5.	Obaveze po osnovu najмова		1	0	6	3,046,682	3,344,358
2.4.	Izdati dužnički instrumenti		1	0	7	0	0
2.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	0	8	7,602,865	13,215,138
3.	Derivatni finansijski instrumenti		1	0	9	0	0
4.	Obaveze za porez na dobit	8.	1	1	0	265,743	553,746
5.	Odgođene porezne obaveze	9.	1	1	1	0	0
6.	Rezervisanja (113 do 115)		1	1	2	17,467,183	11,890,813
6.1.	Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija		1	1	3	12,761,364	7,550,842
6.2.	Sudski sporovi		1	1	4	792,342	889,870
6.3.	Ostala rezervisanja	15.	1	1	5	3,913,477	3,450,101
7.	Ostale obaveze		1	1	6	1,781,282	1,026,256
A.	UKUPNO OBAVEZE (101+102+109+110+111+112+116)		1	1	7	1,849,760,400	1,679,414,049
	KAPITAL						
1.	Dionički kapital (119+120-121)	16.1.	1	1	8	86,473,300	86,473,300
1.1.	Obične dionice (Vlasnički udjeli / Ostali kapital)		1	1	9	86,473,300	86,473,300
1.2.	Povlaštene dionice		1	2	0	0	0
1.3.	Otkupljene vlastite dionice		1	2	1	0	0
2.	Dionička premija		1	2	2	3,000,000	3,000,000
3.	Rezerve (124 do 126)		1	2	3	45,204,905	45,204,905
3.1.	Statutarne rezerve		1	2	4	45,204,905	45,204,905
3.2.	Rezerve formirane iz dobiti		1	2	5	0	0
3.3.	Ostale rezerve		1	2	6	0	0
4.	Revalorizacije rezerve (128 do 130)	16.2.	1	2	7	-5,524,491	2,299,555
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opreme		1	2	8	0	0
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1	2	9	-6,755,801	1,937,583
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		1	3	0	1,231,310	361,972
5.	Dobit (132+133)	16.3.	1	3	1	134,134,623	108,461,321
5.1.	Dobit tekuće godine		1	3	2	25,673,302	24,729,602
5.2.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih godina		1	3	3	108,461,321	83,731,719
6.	Gubitak (135+136)		1	3	4	0	0

6.1.	Gubitak tekuće godine		1	3	5	0	0
6.2.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih godina		1	3	6	0	0
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (118+122+123+127+131-134)		1	3	7	263,288,337	245,439,081
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1	3	8	0	0
B.	UKUPNO KAPITAL (137+138)		1	3	9	263,288,337	245,439,081
C.	UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL (117+139)		1	4	0	2,113,048,737	1,924,853,130
D.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		1	4	1	465,523,859	424,975,595
E.	UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA (140+141)		1	4	2	2,578,572,596	2,349,828,725

U Sarajevu
Dana 07.03.2023.

M.P.



Direktor



Naziv banke:	SPARKASSE BANK DD BIH
Sjedište:	Zmaja od Bosne 7
Šifra djelatnosti:	64.19
JIB:	4200128200006
Matični broj:	200128200006

VANBILANSNA EVIDENCIJA

na dan 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (početno stanje)		
		Bruto iznos vanbilansnih izloženosti	Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izloženostima	Neto iznos vanbilansnih izloženosti	Bruto iznos vanbilansnih izloženosti	Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izloženostima	Neto iznos vanbilansnih izloženosti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Neopozive obaveze za davanje kredita	256,793,516	-7,194,238	249,599,278	249,380,651	-4,556,281	244,824,370
1.1.	Neiskorišteni iznos odobrenih kredita, limita, kartica	256,793,516	-7,194,238	249,599,278	249,380,651	-4,556,281	244,824,370
2	Akreditivi	1,284,591	-22,020	1,262,571	2,354,198	-32,877	2,321,321
2.1.	Neopozivi dokumentovani akreditivi izdani za plaćanja u inostranstvu	1,284,591	-22,020	1,262,571	2,354,198	-32,877	2,321,321
2.2.	Ostali akreditivi izdani za plaćanja u inostranstvu	0	0	0	0	0	0
3.	Izdate garancije	219,964,490	-5,540,881	214,423,609	180,482,202	-2,956,806	177,525,396
3.1.	Izdate plative garancije	76,808,767	-1,493,564	75,315,203	62,863,599	-1,096,136	61,767,463
3.2.	Izdate činidbene garancije	102,921,133	-3,202,542	99,718,591	89,139,057	-1,860,670	87,278,387
3.3.	Ostale vrste garancija	40,234,590	-844,775	39,389,815	28,479,546	0	28,479,546
4.	Ostale stavke vanbilansne izloženosti	242,626	-4,225	238,401	309,386	-4,878	304,508
	UKUPNO	478,285,223	-12,761,364	465,523,859	432,526,437	-7,550,842	424,975,595

U Sarajevu
Dana 07.03.2023.



Direktor
[Signature]

Naziv banke:	SPARKASSE BANK DD BIH
Sjedište:	Zmaja od Bosne 7
Šifra djelatnosti:	64.19
JIB:	4200128200006
Matični broj:	200128200006

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
1.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (202 do 204)	5.	2 0 1	60,610,325	57,321,866
1.1.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2	58,873,912	55,196,727
1.2.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3	1,736,413	2,125,139
1.3.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4	0	0
2.	Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi (206+207)	5.	2 0 5	8,724,358	10,015,702
2.1.	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		2 0 6	8,724,358	10,015,702
2.2.	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 7	0	0
3.	Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (201-205) (+ / -)		2 0 8	51,885,967	47,306,164
4.	Prihodi od naknada i provizija		2 0 9	39,397,876	32,928,326
5.	Rashodi od naknada i provizija		2 1 0	9,143,600	7,724,993
6.	Neto prihodi/rashodi od naknada i provizija (209-210) (+ / -)	6.	2 1 1	30,254,276	25,203,333
7.	Umanjenja vrijednosti i rezervisanja (213 do 217) (+ / -)		2 1 2	-11,096,109	-8,471,776
7.1.	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 1 3	-7,067,552	-7,978,831
7.2.	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 1 4	9,709	-2,673
7.3.	Rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija		2 1 5	-3,874,767	-934,754
7.4.	Rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za sudske sporove		2 1 6	-40,349	190,262
7.5.	Ostala rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja)		2 1 7	-123,150	254,220
8.	Ostali dobici i (gubici) od finansijske imovine/finansijskih obaveza (219 do 226) (+ / -)		2 1 8	521,601	638,062
8.1.	Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 1 9	0	0
8.2.	Neto dobici/(gubici) od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2 2 0	492,342	621,819
8.3.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 2 1	0	0
8.4.	Neto efekti promjene vrijednosti finansijske imovine/finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 2	29,259	16,243
8.5.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 3	0	0
8.6.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 4	0	0
8.7.	Neto dobici/(gubici) od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2 2 5	0	0
8.8.	Ostali dobici/(gubici) od finansijske imovine/finansijskih obaveza		2 2 6	0	0
9.	Neto dobici/(gubici) od derivatnih finansijskih instrumenata		2 2 7	0	0
10.	Neto pozitivne/(negativne) kursne razlike		2 2 8	3,498,451	2,564,741
11.	Dobici i (gubici) od dugoročne nefinansijske imovine (230 do 240) (+ / -)		2 2 9	331,815	3,067,093
11.1.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2 3 0	-16,121	572,472
11.2.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2 3 1	0	0
11.3.	(Neto gubici)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		2 3 2	0	0
11.4.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2 3 3	0	0
11.5.	Neto efekti promjene vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 3 4	0	0
11.6.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2 3 5	0	0
11.7.	Neto dobici/(gubici) od otuđenja nematerijalne imovine		2 3 6	-132,400	0
11.8.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2 3 7	0	0
11.9.	Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2 3 8	0	36,822
11.10.	Neto dobici/(gubici) od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2 3 9	990,349	2,934,020
11.11.	Ostali (neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		2 4 0	-510,013	-476,221

12.	Prihodi od dividendi		2	4	1	0	224,741
13.	Ostali prihodi		2	4	2	2,898,514	2,493,904
14.	Troškovi zaposlenih	13.	2	4	3	22,502,173	20,910,582
15.	Troškovi amortizacije		2	4	4	5,415,472	5,291,090
16.	Ostali troškovi i rashodi		2	4	5	22,436,498	19,863,861
17.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	4	6	0	0
18.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		2	4	7	0	0
19.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+ 208 + 211 + 212 + 218 + 227 + 228 + 229 + 241 + 242 - 243 - 244 - 245 + 246 - 247)		2	4	8	27,940,372	26,960,729
20.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+ 208 + 211 + 212 + 218 + 227 + 228 + 229 + 241 + 242 - 243 - 244 - 245 + 246 - 247)		2	4	9	0	0
21.	Tekući porez na dobit		2	5	0	2,780,078	2,413,349
22.	Odgodeni porez na dobit (252-253 + 254-255)		2	5	1	-513,008	-182,222
22.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		2	5	2	136,512	161,025
22.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		2	5	3	649,520	343,247
22.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		2	5	4	0	0
22.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		2	5	5	0	0
23.	Porez na dobit (250 + 251)		2	5	6	2,267,070	2,231,127
24.	Dobit iz redovnog poslovanja (248 + 256)		2	5	7	25,673,302	24,729,602
25.	Gubitak iz redovnog poslovanja (249 + 256)		2	5	8		
26.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		2	5	9		
27.	Dobit (257 + 259)		2	6	0	25,673,302	24,729,602
28.	Gubitak (258 + 259)		2	6	1		
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU							
29.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 263 + 264 + 265 + 266-267)		2	6	2	-7,824,046	-1,955,343
29.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	6	3	-8,693,384	-2,102,250
29.2.	Efektii proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	6	4	0	0
29.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	6	5	0	0
29.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	6	6	0	0
29.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	6	7	869,338	146,907
30.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275)		2	6	8	0	0
30.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		2	6	9	0	0
30.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	7	0	0	0
30.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		2	7	1	0	0
30.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		2	7	2	0	0
30.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	7	3	0	0
30.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	7	4	0	0
30.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	7	5	0	0
31.	Ostali ukupni rezultat (+ 262 + 268)		2	7	6	-7,824,046	-1,955,343
32.	UKUPNI REZULTAT (260 ili 261 + 276)		2	7	7	17,849,256	22,774,259
33.	Zarada po dionici						
33.1.	Osnovna zarada po dionici	17.	2	7	8	30	29
33.2.	Razrijeđena zarada po dionici		2	7	9	30	29
34.	Dobit/(gubitak) koja pripada:						
34.1.	Vlasnicima matičnog društva		2	8	0	0	0
34.2.	Vlasnicima manjinskih interesa		2	8	1	0	0
35.	Ukupni rezultat koji pripada:						
35.1.	Vlasnicima matičnog društva		2	8	2	0	0
35.2.	Vlasnicima manjinskih interesa		2	8	3	0	0

U Sarajevu
Dana 07.03.2023.



Direktor
[Signature]

Naziv banke:	SPARKASSE BANK DD BIH
Sjedište:	Zmaja od Bosne 7
Šifra djelatnosti:	64.19
JIB:	4200128200006
Matični broj:	200128200006

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+,-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi		(+)	3 0 1	57,953,222	55,296,257
1.2.	Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi		(-)	3 0 2	-8,788,331	-9,484,972
1.3.	Prilivi od od naknada i provizija		(+)	3 0 3	47,575,012	36,916,010
1.4.	Odlivi od od naknada i provizija		(-)	3 0 4	-9,307,931	-7,639,564
1.5.	Neto prilivi od trgovanja finansijskom imovinom po fer vrijednost kroz bilans uspjeha		(+)	3 0 5		
1.6.	Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	3 0 6		
1.7.	Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate		(+)	3 0 7	4,071,422	2,615,502
1.8.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	3 0 8	-26,605,848	-22,684,039
1.9.	Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova		(-)	3 0 9	-22,077,278	-25,153,225
1.10.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	3 1 0	1,224,271	1,087,730
1.11.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	3 1 1	-4,447,704	-4,499,405
1.12.	Plaćeni porez na dobit		(-)	3 1 2	-3,118,881	-2,083,208
1.13.	Gotovinski tokovi iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnoj imovini i poslovnim obavezama (301 do 312)		(+) (-)	3 1 3	36,477,954	24,371,086
1.14.	Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke		(+) (-)	3 1 4	-11,442,005	-23,681,964
1.15.	Neto (povećanje) / smanjenje plasmana kod drugih banaka		(+) (-)	3 1 5	-55,853,685	-9,779,150
1.16.	Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata		(+) (-)	3 1 6	-124,207,182	-110,114,494
1.17.	Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskim najmovima		(+) (-)	3 1 7		
1.18.	Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine i potraživanja		(+) (-)	3 1 8	1,375,453	1,731,591
1.19.	Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija		(+) (-)	3 1 9	4,949,978	-41,970,212
1.20.	Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata		(+) (-)	3 2 0	141,863,041	243,085,042
1.21.	Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku		(+) (-)	3 2 1	-5,500,820	6,641,655
1.22.	Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze		(+) (-)	3 2 2	5,576,370	418,287
1.23.	Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza		(+) (-)	3 2 3	45,024	66,023
A	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (313 do 323)		(+) (-)	3 2 4	-6,715,872	90,767,864
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Sticanje instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(-)	3 2 5		
2.2.	Prilivi od otuđenja instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(+)	3 2 6		
2.3.	Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(-)	3 2 7	-22,062,225	-2,215,978
2.4.	Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(+)	3 2 8		
2.5.	Sticanje ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(-)	3 2 9		
2.6.	Prilivi od otuđenja ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	3 3 0		
2.7.	Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	3 3 1	-2,832,322	-2,163,317
2.8.	Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	3 3 2	2,110,369	4,728,506
2.9.	Sticanje investicijskih nekretnina		(-)	3 3 3	-470,931	
2.10.	Prilivi od otuđenja investicijskih nekretnina		(+)	3 3 4		
2.11.	Sticanje nematerijalne imovine		(-)	3 3 5	-872,728	-1,502,945
2.12.	Prilivi od otuđenja nematerijalne imovine		(+)	3 3 6		
2.13.	Sticanje udjela u zavisnim subjektima		(-)	3 3 7		
2.14.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima		(+)	3 3 8		
2.15.	Sticanje udjela u pridruženim subjektima		(-)	3 3 9		
2.16.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima		(+)	3 4 0		
2.17.	Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	3 4 1		
2.18.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	3 4 2		
2.19.	Primljene dividende		(+)	3 4 3		224,741
2.20.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	3 4 4		16,243
2.21.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	3 4 5		
B.	Neto gotovinski tok iz ulagačkih aktivnosti (325 do 345)		(+) (-)	3 4 6	-24,127,837	-912,750

3.	GOTOVINSKI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA							
3.1.	Prilivi od izdavanja običnih dionica / uplate vlasničkih udjela	(+)	3	4	7			
3.2.	Prilivi od izdavanja preferencijalnih dionica	(+)	3	4	8			
3.3.	Otkup vlastitih dionica	(-)	3	4	9			
3.4.	Prilivi od prodaje otkupljenih vlastitih dionica	(+)	3	5	0			
3.5.	Isplaćene dividende	(-)	3	5	1			
3.6.	Prilivi od kredita od banaka	(+)	3	5	2	35,204,940		
3.7.	Otplate glavnice kredita od banaka	(-)	3	5	3	-11,909,761		-12,922,754
3.8.	Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija	(+)	3	5	4			
3.9.	Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija	(-)	3	5	5			
3.10.	Prilivi od subordiniranih kredita	(+)	3	5	6			
3.11.	Otplate glavnice subordiniranih kredita	(-)	3	5	7			
3.12.	Otplate glavnice po najmovima	(-)	3	5	8			
3.13.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	3	5	9			
3.14.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	3	6	0			
3.15.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	3	6	1			
3.16.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	3	6	2			
C.	Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti (347 do 362)	(+) (-)	3	6	3	23,295,179		-12,922,754
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	3	6	4	-7,548,530		76,932,360
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	3	6	5	336,089,229		257,742,565
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	3	6	6	3,031,704		1,414,304
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	3	6	7	331,572,403		336,089,229

U Sarajevu
Dana 07.03.2023.



Direktor
[Signature]

Naziv banke:	SPARKASSE BANK DD BIH
Sjedište:	Zmaja od Bosne 7
Šifra djelatnosti:	64.19
JIB:	4200128200006
Matični broj:	200128200006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 31.12.2022. godine

(u BAM)

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP			KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA							KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJINSKIH INTERESA	UKUPNI KAPITAL (10+11)
				Dionički kapital - Vlasnički udjeli - Ostali vlasnički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2020. godine	9	0	1	86,473,300	3,000,000		4,254,898	45,204,905	83,668,401	222,601,504		
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	9	0	2									
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	9	0	3									
4. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (901±902±903)	9	0	4	86,473,300	3,000,000		4,254,898	45,204,905	83,668,401	222,601,504		
5. Dobit/(gubitak) za period	9	0	5					24,729,602	24,729,602			
6. Ostali ukupni rezultat za period	9	0	6				-1,955,343	63,318	-1,892,025			
7. Ukupni rezultat (± 905 ± 906)	9	0	7				-1,955,343	24,792,920	22,837,577			
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	9	0	8									
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	9	0	9									
10. Objavljene dividende	9	1	0									
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	9	1	1									
12. Ostale promjene	9	1	2									
13. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2021. godine (904±907 ± 908-909-910±911±912)	9	1	3	86,473,300	3,000,000		2,299,555	45,204,905	108,461,321	245,439,081		
14. Efekti retroaktivne primjene promjene u računovodstvenih politika	9	1	4									
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	9	1	5									
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (913±914±915)	9	1	6	86,473,300	3,000,000		2,299,555	45,204,905	108,461,321	245,439,081		
17. Dobit/(gubitak) za period	9	1	7					25,673,302	25,673,302			
18. Ostali ukupni rezultat za period	9	1	8				-7,824,046		-7,824,046			
19. Ukupni rezultat (± 917 ± 918)	9	1	9				-7,824,046	25,673,302	17,849,256			
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	9	2	0									
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	9	2	1									
22. Objavljene dividende	9	2	2									
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	9	2	3									
24. Ostale promjene	9	2	4									
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (916±919 ± 920-921-922±923±924)	9	2	5	86,473,300	3,000,000		-5,524,491	45,204,905	134,134,623	263,288,337		

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-BA

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka	Komentar ili zabilješka
Ulaganja u pridružena društva	3. Ulaganja u pridružena društva Pridruženo društvo je subjekt u kojem Banka ima značajan uticaj, a koji nije ni zavisno društvo, niti udio u zajedničkom ulaganju. Značajan uticaj je ovlast da učestvuje u donošenju odluka u finansijskim i poslovnim politikama toga subjekta, ali ne i kontrolu niti zajedničku kontrolu nad politikama.
Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (202 do 204)	5. Prihodi i rashodi od kamata Prihodi od kamata se iskazuju po načelu vremenske osnove, u odnosu na ostatak glavnice i primijenjenoj efektivnoj kamatnoj stopi koja je jednaka diskontiranom procijenjenom budućem novčanom toku tokom očekivanog operativnog vijeka finansijskog sredstva do njenog neto knjigovodstvenog iznosa. Naknade za odobrenje kredita se nakon odobrenja i povlačenja kreditnih sredstava odgadjaju, (zajedno s povezanim direktnim troškovima odobrenja) i priznaju kao usklađenje efektivnog prinosa na kredit tokom perioda kreditiranja. Kamate na depozite se pripisuju glavnici ako je to ugovorom predviđeno. Obračun prihoda od kamate se obustavlja kada se ustanovi da nije izvjestan. Suspendirana kamata se iskazuje kao prihod kada se naplati.
Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi (206+207)	5. Prihodi i rashodi od kamata
Neto prihodi/rashodi od naknada i provizija (209-210) (+ / -)	6. Prihodi i rashodi od naknada i provizija Naknade i provizije sastoje se uglavnom od provizija u domaćem i inostranom platnom prometu, te naknada za odobrenje kredita i drugih kreditnih instrumenata Banke. Provizije od platnog prometa priznaju se u periodu u kojem su usluge pružene.
Obaveze za porez na dobit	8. Tekući porez na dobit Poreski rashod se temelji na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti jer uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Banke izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno u postupku donošenja na datum izvještajnog perioda.
Odgođene poreske obaveze	9. Odgođeni porez na dobit Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat temeljem razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju. Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine preispituje se na svaki datum bilansa i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerovatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela poreske imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i u okviru kapitala. Odgođena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista poreska vlast i ako Banka namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi. Banka ima obavezu plaćanja raznih direktnih poreza, koji su iskazani u okviru administrativnih troškova.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10. Novac i novčani ekvivalenti Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju sredstva kod Centralne banke Bosne i Hercegovine ("CBBH") i stanja na žiro računima kod drugih banaka. Novac i novčani ekvivalenti isključuju obavezu minimalnu rezervu kod Centralne banke, budući da sredstva obavezne rezerve nisu na raspolaganju Banci u njenom svakodnevnom poslovanju. Obavezna minimalna rezerva kod CBBH je iznos koji su obavezne izdvajati sve poslovne banke koje imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini.
Finansijska imovina po amortizovanom trošku (010 do 013)	11.3. Finansijska imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku Finansijska sredstva su mjerena po amortiziranom trošku ako se drže u poslovnom modelu čiji je cilj prikupljanje ugovornih novčanih tokova, a njihovi ugovorni novčani tokovi su SPPI. U bilansu stanja ova sredstva se iskazuju po amortizovanom trošku, tj. bruto knjigovodstvenoj vrijednosti manjoj od bilo kakvog gubitka umanjenja. Prikazani su pod stavkom "Dati krediti i avansi klijentima", "Ostala imovina", "Plasmani kod drugih banaka", "Obavezna rezerva kod Centralne banke" i "Novac i računi kod banaka". Novac i računi kod drugih banaka uključuju samo potraživanja (depozite) od centralnih banaka i kreditnih institucija koja se isplaćuju po zahtjevu. Isplativo po zahtjevu znači da oni mogu biti povučeni u bilo koje vrijeme ili sa rokom doznake od samo jednog radnog dana ili 24 sata. Prihodi od kamata na ova sredstva se izračunavaju metodom efektivne kamate i uključuju se u stavku „Prihodi od kamata i slični prihodi“ u okviru „Neto prihod od kamata“ u izvještaju o bilansu uspjeha. Dobici ili gubici od umanjenja vrijednosti uključeni su u stavku „Gubici od umanjenja vrijednosti i rezervisanja“. Dobici i gubici od prestanka priznavanja (kao što je prodaja) imovine iskazuju se pod stavkom „Ostali poslovni prihodi“. U Banci, finansijska sredstva po amortizovanom trošku predstavljaju najveću kategoriju mjerenja, koja uključuje veliku većinu kreditnih poslova prema klijentima, međubankarskom kreditnom poslovanju, depozitima kod centralnih banaka, iznosima u toku poravnanja, trgovinskim i drugim potraživanjima.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (007+008)	11.4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOSD) Finansijska sredstva dužničkog instrumenta se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOSD) ako su ugovorni novčani tokovi u skladu sa SPPI i drže se u okviru poslovnog modela čiji je cilj postignut prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom imovine. U izvještaju o finansijskom položaju, uključeni su kao „finansijsko sredstvo po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit“. Prihod od kamata na ovu imovinu izračunava se primjenom metode efektivne kamatne stope i uključen je u stavku "Prihodi od kamata" pod "Neto prihod od kamata" u izvještaju o bilansu uspjeha. Dobici i gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se u izvještaju o bilansu uspjeha kao „Gubici od umanjenja vrijednosti i rezerviranja“ dok se u izvještaju o finansijskom položaju prikazuju kroz kapital (OSD). Kao rezultat, utiča na izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti je isti kao i kod finansijske imovine koja se mjeri po amortiziranom trošku. Razlika između fer vrijednosti po kojoj se imovina iskazuje u bilansu stanja i komponente amortiziranog troška se priznaje kao akumulirana ostala sveobuhvatna dobit u kapitalu, posebno u okviru revalorizacijske rezerve u izvještaju o promjenama u kapitalu. Promjena za period iskazana je kao OSD u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti kao "Revalorizacija rezerve". Kada se finansijsko sredstvo prestaje priznavati, iznos koji je prethodno akumuliran u OSD se reklasificira u dobit ili gubitak i iskazuje kao „Ostali poslovni prihodi“. Banka klasificira ulaganja u dužničke vrijednosne papire mjerene prema FVOSD. Oni su dio „držanje do naplate i prodaja“ poslovnog modela. Oni se odnose na različite poslovne ciljeve, kao što su ispunjavanje internih / eksternih uslova za rizik likvidnosti i efikasno plasiranje viška strukturne likvidnosti, strateških pozicija odlučениh od strane upravnog odbora, pokretanje i podsticanje odnosa sa klijentima, zamjena kreditnog poslovanja ili drugih aktivnosti poboljšanja prinosa. Zajednička osobina investicija u dužničke instrumente na FVOSD je da je aktivna optimizacija prinosa putem prodaje integralna u postizanju ciljeva. Prodaja se vrši kako bi se optimizirala pozicija likvidnosti ili ostvarili dobiti / gubici po fer vrijednosti. Kao rezultat toga, poslovni ciljevi postižu se i prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom vrijednosnih papira.
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003 do 005)	11.5. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (FVBU) Postoje razni razlozi za dodjeljivanje fer vrijednosti finansijskim sredstvima kroz bilans uspjeha (FVBU): Finansijska sredstva čiji ugovorni novčani tokovi se ne smatraju SPPI automatski se mjere na FVBU. U poslovanju Banke to se ne odnosi na zajmove klijentima i dužničke vrijednosne papire. Glavni razlog za neuspjeh u procjeni SPPI-a je da one imaju kritične klauzule kamata koje ne prolaze kvantitativno testiranje koje zahtijeva MSFI 9.
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (103 do 108)	11.7. Finansijske obaveze koje se mjere po amortiziranom trošku Finansijske obaveze koje se mjere po amortiziranom trošku prikazane su u izvještaju o finansijskom položaju na poziciji 'Finansijske obaveze mjerene po amortiziranom trošku'. Pod tom pozicijom uključeni su 'Depoziti banaka', 'Depoziti klijenata', 'Pozajmice' i 'Ostale finansijske obaveze'. Kod naknadnog mjerenja finansijskih obaveza po amortiziranom trošku, troškovi kamata priznaju se u izvještaj o bilansu uspjeha primjenom metode efektivne kamatne stope a prikazuju se na poziciji 'Kamatni trošak' pod 'Neto kamatni prihod' u izvještaju o bilansu uspjeha. Dobici ili gubici nastali kao rezultat prestanka priznavanja finansijske obaveze priznaju se u izvještaju o bilansu uspjeha te prikazuju na poziciji 'Ostali dobiti ili gubici od prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha'.
Nekretnine postrojenja i oprema	12. Materijalna i nematerijalna imovina Nekretnine i oprema početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Imovina u izgradnji, koja se gradi u svrhu pružanja usluga ili administrativne svrhe, iskazana je po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Trošak nabavke uključuje i profesionalne naknade, te, za kvalificirana sredstva, troškove pozajmljivanja kapitalizirane u skladu sa računovodstvenom politikom Banke. Takva imovina se reklasifikuje na odgovarajuće kategorije nekretnina i opreme nakon što je dovršena i spremna za namjeravanu upotrebu. Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva. Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke i amortizuje se linearno tokom procijenjenog vijeka upotrebe. Dobici ili gubici od otpisa ili otuđenja materijalne imovine utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa te imovine i priznaju se u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su nastali.
Imovina s pravom korištenja	12. Materijalna i nematerijalna imovina
Ulaganja u investicijske nekretnine	12. Materijalna i nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina	12. Materijalna i nematerijalna imovina
Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	12.2. Stečena imovina Stečena imovina je finansijska i ne-finansijska imovina koju Banka stekne u procesu otplate zajmova. Ova imovina se u početku prepoznaju po nižoj vrijednosti neto knjigovežnog vrijednosti odgovarajućih naplata ili procijenjene vrijednosti (vrednovanje koje vrši vanjski procjenjivač) manje očekivanih troškova prodaje. Ako je neto knjigovodstvo vrijednosti odgovarajuće naknade u trenutku stečaja nula, stečena imovina se priznaje u iznosu od 1 BAM. Ta se imovina mora naknadno redovito procjenjivati vanjskim procjeniteljima, osim kada je njezina knjigovodstvena vrijednost jednaka BAM 1. U slučaju da se ta imovina ne proda u razdoblju od 3 godine nakon sticanja, njihova knjigovodstvena vrijednost mora se smanjiti na iznos od BAM 1, kako je propisala FBA.
Troškovi zaposlenih	13. Naknade zaposlenima U ime svojih zaposlenika, Banka plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziona, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu Banka gore navedene doprinose plaća u korist penzijskog i zdravstvenog fonda Federacije Bosne i Hercegovine (na federalnom i kantonalnom nivou). Nadalje, topli obrok, prijevoz i regres su plaćeni u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali troškovi plata.
Ostala rezerviranja	15. Rezerviranja Banka priznaje rezervisanje ako ima sadašnju obavezu koja je nastala temeljem prošlih događaja, ako postoji vjerovatnoća da će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa. Uprava Banke određuje iznos rezervisanja na temelju najbolje moguće procjene troškova koji će nastati podmirjenjem obaveze. Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su rezerviranja mjerena pomoću novčanih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih novčanih tokova. Rezerviranja se ukidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odljev ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerojatan, rezervisanje se ukida.

Dionički kapital (119+120-121)	16.1. Dionički kapital Dionički kapital obuhvaća uplaćene redovne i prioritetne dionice i izražava se u KM po nominalnoj vrijednosti.
Revalorizacija rezerve (128 do 130)	16.2. Rezerve fer vrijednosti Rezerve fer vrijednosti uključuju promjene u fer vrijednosti finansijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.
Dobit (132+133)	16.3. Zadržana dobit Dobit za godinu nakon raspodjele vlasnicima raspoređuje se u zadržanu dobit.
Osnovna zarada po dionici	17. Zarada po dionici Banka objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici (EPS). Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja namijenjenih redovnim dioničarima Banke ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica u opticaju tokom perioda. Tokom 2021. i 2022. godine nije bilo efekata razrjeđivanja.

U Sarajevu, 07.03.2023. godine

Izještaj sastavio/la: Vanja Mehmedbašić

Direktor emitenta:


